



Coupleurs de sécurité, série 120 NW
Profil ISO 6150 B-12 US-MIL - Passage de 5.5 mm




Débit :
1100 NI/min
à 6 Bar (ΔP : 1 Bar)

Pression :
0 - 16 BAR



120 NW / 121 NW


implantation mâle conique (R) et cylindrique (G)



CODE	A	B	D	L	CH
120 644 NW	R1/4	10	21,5	52	19
120 633 NW	R3/8	11	21,5	53	19
120 622 NW	R1/2	14	24,6	57	22
121 644 NW	G1/4	8	21,5	52,5	21
121 633 NW	G3/8	9	21,5	53,5	21
121 622 NW	G1/2	10	24,6	58	24

122 NW


implantation femelle cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH
122 644 NW	G1/4	11	24	55	21
122 633 NW	G3/8	11,5	24	55,5	21
122 622 NW	G1/2	14	24	59	24

125 NW

équipé d'une douille cannelée




CODE	A	D	L	CH
125 606 NW	6	24	64	21
125 608 NW	8	24	64	21
125 610 NW	10	24	64	21
125 612 NW	12	24	64	21

version raccordement à coiffe :

125 681 NW	12/8	21,3	65	19
------------	------	------	----	----

321 NW


distributeur à 2 voies, implantation mâle conique



CODE	A	H	L	CH	CH1
321 644 NW	1/4	70	101	17	21
321 633 NW	3/8	72	104	20	21
321 622 NW	1/2	81	112	25	24

322 NW

distributeur à 2 voies, implantation femelle cylindrique





CODE	A	H	L	CH	CH1
322 644 NW	1/4	64	101	17	21
322 633 NW	3/8	68	104	20	21
322 622 NW	1/2	73	112	25	24

embouts en laiton nickelé - profil US-MIL

221



embout mâle cylindrique



CODE	A	B	L	CH
221 644	1/4	8	36,5	17
221 633	3/8	9	37,5	19
221 622	1/2	10	39	24

222

embout femelle cylindrique




CODE	A	B	L	CH
222 644	1/4	11	36,5	16
222 633	3/8	11,5	37	19
222 622	1/2	14	40	24

embout de sécurité avec purge lente

228 644	1/4	11	44	17
---------	-----	----	----	----

225

embout avec douille cannelée




CODE	A	D	L
225 606	6	12	43,5
225 608	8	12	43,5
225 610	10	14	46
225 612	12	16	46

embouts en acier zingué - profil US-MIL

AT 0239



embout mâle conique



CODE	A	B	L	CH
AT 023 901	1/4	9	38	14
AT 023 902	3/8	11	41	17

AT 0239



embout femelle cylindrique



CODE	A	B	L	CH
AT 023 904	1/4	12	38	17
AT 023 905	3/8	12	41	19

AT 0240

embout pour tuyau souple



CODE	A	D	L
AT 024 001	6	12	48
AT 024 002	8	12	48
AT 024 003	10	12	48